

Broj: 0102-6064-1/2025
Podgorica, 28.07.2025. godine

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	29. 07 2025 GOD.
11 KLASIFIKACIONI BROJ:	00-72/24-47/2
VEZA:	
EPA:	449 XXVIII
SKRAĆENICA:	PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE

- gospodin Andrija Mandić, Predsjednik -

Predmet: Izmjene Finansijskog plana Centralne banke Crne Gore za 2025. godinu

Uvaženi Predsjedniče Mandiću,

Odredbama člana 71 stav 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«, br. 40/10, 6/13, 70/17 i 125/23) propisano je da Centralna banka Crne Gore svoj Finansijski plan, nakon donošenja, dostavlja Skupštini Crne Gore i Vladi Crne Gore, **radi upoznavanja**.

Izmjene Finansijskog plana Centralne banke Crne Gore za 2025. godinu, donio je Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 25. jula 2025. godine.

U skladu sa navedenim, u prilogu dostavljamo Izmjene Finansijskog plana Centralne banke Crne Gore za 2025. godinu, radi upoznavanja.

S poštovanjem,


dr. Irena Radović

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 12 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 40/10, 6/13, 70/17 i 125/23), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 25. 07. 2025. godine, donio je

**ODLUKU
O IZMJENI FINANSIJSKOG PLANA
CENTRALNE BANKE CRNE GORE ZA 2025. GODINU**

1. U Odluci o Finansijskom planu Centralne banke Crne Gore za 2025. godinu O. br. 0101-10081-2/2024 od 27.12.2024. godine u tački 1 podtačka a) riječi: „40.112.000,00 EUR“ zamjenjuju se riječima: „46.582.000,00 EUR“.

U podtački b) riječi: „29.531.00,00 EUR“ zamjenjuju se riječima: „30.781.000,00 EUR“.

U podtački c) riječi: „10.581.000,00 EUR“ zamjenjuju se riječima: „15.801.000,00 EUR“.

2. Izmjene Finansijskog plana Centralne banke Crne Gore za 2025. godinu, u skladu sa tačkom 1 ove odluke, daju se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni dio.

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE

O. br.0101-5891-2/2025

Podgorica, 25.07.2025. godine

PREDSJEDAVAJUĆA

GUVERNERKA

dr Irena Radović





CENTRALNA BANKA CRNE GORE

IZMJENE FINANSIJSKOG PLANA

Centralne banke Crne Gore za 2025. godinu

Podgorica, jul 2025. godine

IZMJENE FINANSIJSKOG PLANA CENTRALNE BANKE CRNE GORE ZA 2025.GODINU


Izmjenama Finansijskog plana Centralne banke Crne Gore za 2025.godinu predviđeni su prihodi u iznosu od **46.582.000,00 EUR** sa sljedećom strukturom:

RB	NAZIV	Plan za 2025.god.	Plan za 2025.god. NAKON IZMJENA	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Finansijski prihodi	25,840,000	25,840,000	100
1.1.	Prihodi od kamata	25,840,000	25,840,000	100
1.1.1.	Prihodi od kamata na HOV koje se mjere po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (OCI)	12,100,000	12,100,000	100
1.1.2.	Prihodi od kamate na HOV- koje se mjere po amortizovanom trošku (AC)	1,800,000	1,800,000	100
1.1.3.	Prihodi od kamata na HOV-operativni portfolio koje se mjere po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (OCI)	2,700,000	2,700,000	100
1.1.4.	Prihodi od kamata na depozite	9,240,000	9,240,000	100
2.	Prihodi poslovanja i drugi prihodi	14,272,000	20,742,000	145
2.1.	Prihodi od naknada	12,440,000	13,940,000	112
2.1.1.	Prihodi od naknada za usluge platnog prometa	4,421,000	5,921,000	134
2.1.2.	Naknade za usluge sa gotovim novcem	858,000	858,000	100
2.1.3.	Naknade za sprovođenje prinudne naplate	631,000	631,000	100
2.1.4.	Naknade za poslove fiskalnog agenta	770,000	770,000	100
2.1.5.	Naknade za kontrolu poslovanja banaka, dozvole i odobrenja	4,920,000	4,920,000	100
2.1.6.	Naknade za usluge pretrage Kreditnog registra	751,000	751,000	100
2.1.7.	Naknada za kontrolu platnih sistema i platnih institucija	89,000	89,000	100
2.2.	Prihodi od određenih naknada	408,000	408,000	100
2.3.	Prihodi od operativnog lizinga	200,000	200,000	100
2.4.	Prihodi od prodaje	415,000	415,000	100
2.5.	Drugi prihodi	809,000	5,779,000	714
	PRIHODI	40,112,000	46,582,000	116

Grafički prikaz strukture prihoda za 2025.godinu, prije i nakon izmjena:

-prije izmjena

-nakon izmjena




Izmjenama Finansijskog plana Centralne banke Crne Gore za 2025. godinu predviđeni su rashodi u iznosu od **30.781.000,00 EUR** sa sljedećom strukturom:


RB	NAZIV	Plan za 2025.god.	Plan za 2025.god. NAKON IZMJENA	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Finansijski rashodi	8,900,000	8,900,000	100
1.1.	Rashodi kamata	8,900,000	8,900,000	100
2.	Troškovi poslovanja	20,341,000	21,591,000	106
2.1.	Troškovi naknada	620,200	680,200	110
2.2.	Troškovi zaposlenih	12,555,200	13,155,200	105
2.2.1.	Bruto zarade	10,914,700	11,514,700	105
2.2.2.	Druga primanja	1,070,000	1,070,000	100
2.2.3.	Naknade povećanih troškova zaposlenih	570,500	570,500	100
2.3.	Administrativni troškovi	1,555,600	1,555,600	100
2.4.	Operativni troškovi	4,835,000	5,425,000	112
2.5.	Drugi troškovi poslovanja	775,000	775,000	100
3.	Sredstva za nepredviđene namjene	290,000	290,000	100
	U K U P N O RASHODI:	29,531,000	30,781,000	104
	NETO DOBITAK:	10,581,000	15,801,000	149

Grafički prikaz strukture rashoda za 2025.godinu, prije i nakon izmjena:

-prije izmjena



-nakon izmjena



Izmjenama Finansijskog plana Centralne banke Crne Gore ukupni prihodi za 2025. godinu su utvrđeni u iznosu od 46.582.000,00 EUR i za 16% odnosno 6.470.000,00 EUR su veći u odnosu na prvobitno planirane ukupne prihode za 2025. godinu, kada su iznosili 40.112.000,00 EUR. U strukturi ukupnih prihoda izmijenjene su kategorije prihoda od naknada za usluge platnog prometa i drugih prihoda.

Prihodi od naknada za usluge platnog prometa su planirani u iznosu od 5.921.000,00 EUR i za 34% su veći u odnosu na iste koji su prvobitno iznosili 4.421.000,00 EUR. Ova korekcija rezultat je revizije ranijih procjena prihoda, a uslovljena je izmjenama u dinamici očekivanog uticaja implementacije SEPA platnih šema. Utvrđeno je da će uticaj uključivanja u jedinstveno područje plaćanja u eurima imati odloženi efekat na prihode. Naime, strateška odluka Evropskog savjeta za plaćanja (EPC), da operacionalizacija SEPA plaćanja za zemlje regiona, umjesto u junu, započne u oktobru tekuće godine, uticala je na naknadnu korekciju planiranih prihoda, koji su sada projektovani u većem, realnijem iznosu.

Drugi prihodi su planirani u iznosu od 5.779.000,00 EUR i značajno su veći u odnosu na iste koji su prvobitno iznosili 809.000,00 EUR. Povećanje se odnosi na prihode od supervizorskih mjera zasnovanih na odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, koje Centralna banka određuje u slučaju utvrđenih ozbiljnih, sistemskih i nepravilnosti koje se ponavljaju u poslovanju kreditnih institucija. Centralna banka je za nepravilnosti utvrđene kod dijela kontrolisanih institucija, uz izrečene mjere, naložila i adekvatne kaznene iznose u skladu sa zakonom. Naime, do 30. 06. 2025. godine za nekoliko banaka su, kroz novi regulatorni okvir za implementaciju SEPA za kreditne institucije i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (SPNFT) usklađenog sa EU 27, izrečene supervizorske mjere, koje su dovele do realizacije prihoda u iznosu od cca 4,60 mil. EUR. Svakako, riječ je o jednokratnim mjerama i realizovanju vanrednog prihoda koji se neće ostvarivati u kontinuitetu u narednom periodu. Sprovedene kontrole pospješuju kontinuirano unapređivanje sistema za upravljanje

rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma od strane kreditnih institucija i pružalaca drugih finansijskih usluga u Crnoj Gori. Ovom izmjenom planirani Drugi prihodi se usklađuju sa izvjesno ostvarivim i čine planiranje ukupnih prihoda Centralne banke realnijim.

Izmjenama Finansijskog plana Centralne banke Crne Gore ukupni rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 30.781.000,00 EUR i veći su za 1.250.000,00 EUR od prvobitnih ukupnih rashoda za 2025. godinu, koji su iznosili 29.531.000,00 EUR. U strukturi ukupnih rashoda izmijenjeni su troškovi naknada, troškovi zaposlenih i operativni troškovi u cilju ispunjavanja zahtjeva reformske EU agende koja se odnosi na pristup evropskim platnim infrastrukturama (SEPA i TIPS Clone), podršku MONSTAT-u u implementaciji ESA 2010 statistike (statistika finansijskih računa), snaženje funkcije sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i stvaranja drugih uslova za integraciju Centralne banke u Evropski sistem centralnih banaka, paralelno sa učlanjenjem u Evropsku uniju.

Troškovi naknada su planirani u iznosu od 680.200,00 EUR i za 10% su veći u odnosu na prvobitno planirane troškove za 2025. godinu, koji su iznosili 620.200,00 EUR. Ovo povećanje je uslovljeno dodatno planiranim troškovima po osnovu unošenja i iznošenja efektivne, radi optimizacije raspoloživih sredstava u Trezoru Centralne banke, a sa ciljem obezbjeđenja redovnog snabdijevanja poslovnih banaka adekvatnom apoenskom strukturom novčanica i kovanica.

Troškovi zaposlenih su planirani u iznosu od 13.155.200,00 EUR i za 5% su veći u odnosu na prvobitno planirane troškove za 2025. godinu, koji su iznosili 12.555.200,00 EUR. Ovo povećanje je uslovljeno dodatno planiranim troškovima bruto zarada koji su rezultat strateške obaveze koja se odnosi na ispunjavanje uslova EU agende, vezane za priključivanje na sistem evropskih platnih infrastruktura, jačanje funkcije sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, izradu statistike finansijskih računa, supervizorskih i drugih aktivnosti koje će u naredom periodu, u procesu evropskih integracija, sprovoditi zaposleni Centralne banke. Ovo podrazumijeva dodatno angažovanje 20 do 25 visoko kvalifikovanih stručnjaka sa naprednim i specijalizovanim znanjima, neophodnih za jačanje kapaciteta Centralne banke u skladu sa zahtjevima procesa pristupanja Evropskom sistemu centralnih banaka. Nova zapošljavanja odnose se na ključne oblasti koje su od suštinskog značaja za institucionalno i operativno unapređenje rada Centralne banke: prevenciju pranja novca i finansiranja terorizma, sajber bezbjednost, digitalizaciju, inovacije i implementaciju novih informacionih tehnologija, superviziju i kontrolu kreditnih institucija, modernizaciju platnih sistema kroz uvođenje i održavanje instant plaćanja, kao i razvoj i proširenje obuhvata statistike finansijskih računa. Zbog izuzetno kompleksne prirode ovih poslova, neophodno je angažovanje eksperata sa naprednim tehničkim znanjima, iskustvom u regulativnom okviru EU i sposobnošću da odgovore na rastuće izazove digitalizacije i integracije sa evropskim finansijskim infrastrukturama. Ova kadrovska ulaganja predstavljaju osnovu za održivo jačanje institucionalne otpornosti, usklađenost sa evropskim standardima i unapređenje funkcionalnosti Centralne banke u savremenom regulatornom i tehnološkom okruženju koje zahtijeva Evropski sistem centralnih banaka.

Operativni troškovi su planirani u iznosu od 5.425.000,00 EUR i za 12% su veći u odnosu na prvobitno planirane operativne troškove za 2025. godinu, koji su iznosili 4.835.000,00 EUR. Ovi troškovi se opredjeljuju u cilju realizacije aktivnosti povezanih sa sprovođenjem ključnih reformskih inicijativa, implementacije AI rješenja (vještačka inteligencija) u pojedinim funkcijama poslovanja

kao što su sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, supervizija kreditnih institucija i statistika i istraživanja, kao i potrebne ekspertize za sprovođenje Needs Assessment procesa u okviru pripreme Centralne banke za integraciju u Evropski sistem centralnih banaka. Planirano povećanje od 590.000,00 EUR se odnosi na:

-realizaciju strateški usmjerenih komunikacionih i edukativnih aktivnosti koje ističu značaj i prednosti pristupanja Jedinствenoj zoni plaćanja u eurima (SEPA) i uvođenje TIPS Clone instant platnog sistema za građane i privredu, podsticanje značajnijeg korišćenja digitalnih servisa u svrhu osnaživanja javnosti, posebno ranjivih grupa, promovisanja inovacija u finansijskom sektoru kao važnog aktera u sprovođenju reformske i zelene agende, afirmacija značaja sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, zaštite potrošača, finansijske edukacije, kao i drugih inicijativa koje informišu, podstiču i osnažuju javnost i privredu u cilju sveobuhvatne i inkluzivne integracije Crne Gore u finansijski prostor EU;

-usluge korištenja vještačke inteligencije (AI) u domenu supervizije banaka, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, poslovima prinudne naplate, itd. AI rješenja će značajno unaprijediti analizu podataka, identifikaciju rizika, prediktivne modele i optimizaciju procesa, čime se povećava efikasnost i smanjuju operativni troškovi, i

-uslugu ekspertske podrške za Needs Assessment projekat koji se odnosi na dostizanje spremnosti Centralne banke za integraciju u Evropski sistem centralnih banaka u momentu članstva u EU.

Izmjenama Finansijskog plana Centralne banke Crne Gore za 2025. godinu, kao razlika između prihoda i rashoda, **planirano je ostvarivanje neto dobiti u iznosu od 15.801.000,00 EUR**, umjesto prvobitno planiranog iznosa od 10.581.000,00 EUR.